

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
ADAPTACIJE TS 10/0.4 KV**

D.O.O. "EUROZOX"
Broj 181/25
Danilovgrad, 16. 07 2025 god.

UGOVORNE STRANE



Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica

PIB: 03099873
PDV: 30/31-16162-1
Žiro račun:
535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore
koga zastupa:
Izvršni direktor
Vladimir Ivanović

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Eurozox" Društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet i usluge, export-import Danilovgrad

PIB: 02711028
koga zastupa:
Izvršni direktor
Zoran Drobnjak

(u daljem tekstu: Izvođač)

Na osnovu člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023., 84/24), a nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 57/25, na portalu za javne nabavke CeJN, dana 07.05.2025. godine, kao i na osnovu ponude Izvođača br. 131233 od 16.06.2025. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 10-10-20512 od 08.07.2025. godine, zaključuje se:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Između:

1. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor, Vladimir Ivanović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. "Eurozox" doo Danilovgrad sa sjedištem u Danilovgradu, Spuž bb; PIB: 02711028, Žiro račun: 510-22442-32 kod Crnogorske Komercijalne banke; koga zastupa Izvršni direktor, Zoran Drobnjak, s druge strane (u daljem tekstu: **Izvođač**).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica – **ADAPTACIJE TS 10/0.4 KV**.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Izvođač će izvoditi radove navedene u članu 1, sukcesivno po zahtjevima ovlašćenog lica Naručioca, do dostizanja finansijskog limita u iznosu od **300.000,00 €** bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi **63.000,00 €** ukupna vrijednost sa uračunatim PDV-om iznosi **363.000,00 €**, a po jediničnim cijenama koje su date u ponudi Izvođača.

Izvođač je ponudio ukupnu jediničnu cijenu u iznosu od **2.785,00 €** bez uračunatog PDV-a.

U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponudena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.

Ugovorena cijena uključuje sve troškove rada, ugrađenog materijala i opreme, troškove utovara i istovara opreme i materijala, troškove transporta, carine, špedicije, prateće dokumentacije, sertifikata, cijene radne snage i sve poreze i doprinose na materijal kao i eventualne troškove ispunjavanja obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.

Član 3.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture/situacije za izvedene radove sumirane na mjesečnom nivou . Faktura se dostavlja Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora. Uz fakturu je neophodno dostaviti gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik i knjigu). Način obračuna izvedenih radova je po količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude Izvođača.

Sve uplate se vrše na žiro račun Izvođača br. **510-22442-32** kod Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica.

Ukoliko Naručilac/Nadzorni organ na podnesenu fakturu/privremenu ili okončanu situaciju ima primjedbi, on će zahtijevati od Izvođača da te primjedbe otkloni.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci računajući od dana zaključenja ugovora ili do potrošnje ugovorenih sredstava, koji osnov prvi nastupi a po jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.

Izvođač je dužan da u slučaju havarijskog stanja na objektima, započne izvođenje ugovorenih zadataka u roku od 48 sati po prijemu obavještenja od strane Naručioca upućenog putem e-maila ili telefona.

Član 5.

Za početak radova se uzima momenat sačinjavanja Građevinskog dnevnika kojim se konstatuje da je Naručilac obezbijedio sve uslove. Radovi se smatraju završenim, odnosno da je Izvođač ispunio svoje ugovorne obaveze, kada je dobijen konačni izvještaj Nadzora kojim je potvrđeno da su svi radovi izvedeni u skladu sa dostavljenom projektnom dokumentacijom, standardima i propisima i da se isti može pustiti pod napon tj. koristiti.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač, unošenjem u građevinski dnevnik.

Izvođač će okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu (Naručiocu) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ (Naručilac) će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Član 6.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Nadzorni organ mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, a Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca te pribaviti pismenu saglasnost za produženje roka od strane Naručioca.

Član 7.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:

Vladimir Damjanović

Tel: +382 68 288 888

e-mail: vladimir.damjanovic@eurozox.me

Za Naručioca:

Margita Miljanić

Tel: +382 67 221 412

e-mail: margita.miljanic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Okvirnog sporazuma ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:

Kristina Nikolić

Tel: +382 67 203 340

e-mail: kristina.nikolic@eurozox.me

Za Naručioca:

Veselinka Vuković

Tel: +382 67 477 408

e-mail: veselinka.vukovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Izvođač se obavezuje:

- da izvede ugovorene radove prema specifikaciji Naručioca, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, Ponudi br. 131233 od 16.06.2025. godine i odredbama ovog Ugovora, u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do potrošnje finansijskih sredstava, koji osnov prvi nastupi a po jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača. Izvođač je dužan da u slučaju havarijskog stanja na objektima, započne izvođenje ugovorenih zadataka u roku od 48 sati po prijemu obavještenja od strane Naručioca upućenog putem e-maila ili telefona;
- da obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
- -da za potrebe urednog i blagovremenog izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje predviđeni broj radnika, prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova, te da obezbijedi prevoz radnika na gradilište i dopremi potrebnu mehanizaciju, opremu i alat za završetak radova;
- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- da pri izvođenju radova primjenjuje mjere zaštite na radu propisane zakonom;
- dužan je da odmah pisanim putem obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte i stvari u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima, nastalu radnjama ili propustima Izvođača u toku izvršenja Ugovora;
- Izvođač se obavezuje da snosi troškove nabavke materijala, transporta radne snage, alata i materijala, smještaja radne snage i sl.
- Izvođač je dužan da pisano konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje;
- da će radove predviđene ovim Ugovorom, na zahtjev Naručioca, izvoditi svakog radnog dana, kao i po potrebi vikendom i u vrijeme državnih i vjerskih praznika;
- da odmah, pisanim putem, obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu;
- da dostavi sredstva obezbjeđenja ugovora predviđena tenderskom dokumentacijom;
- da vrši isporuku i montažu svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrijebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za ove vrste radova.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača radova uvede u posao;
- da izvrši plaćanje prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;
- da obezbijedi vršenje stručnog nadzora u skladu sa Zakonom;
- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (u daljem tekstu: Zakon) i aktima CEDIS-a iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, u toku realizacije radova, Naručilac se obavezuje:

- Da prije početka radova Izvođača upozna sa mjestima izvođenja radova i sa uputstvima koja se odnose na izvođenje radova,
- Da na zahtjev Izvođača izvrši sva potrebna obezbjeđenja, na mjestima izvođenja radova i zajedno sa Izvođačem izvrši provjeru bezbjednosnih mjera,
- Da organizuje nadzor nad primjenom mjera zaštite i zdravlja na radu pri izvođenju radova.

- Izvođač je obavezan da preko stručnog lica za poslove zaštite i zdravlja na radu, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koji ima ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova i rukovodioca radova preduzme slijedeće mjere:
- Da ispunjava i sprovodi sve mjere zaštite i zdravlja na radu i mjere obezbjeđenja koje se odnose na bezbjednost njegovih zaposlenih, imovine i sredstava za rad, kao i mjere zaštite životne sredine,
- Da, na mjestima rada postavi natpise, upozorenja na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi i znakove zaštite i zdravlja na radu (zabrane pristupa nezaposlenim licima, bezbjednog kretanja zaposlenih, transportnih vozila i radnih mašina; mjera zaštite od struje i visokog napona (ukoliko je to potrebno); obavezne upotrebe sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite na radu i svih drugih izvora opasnosti),
- Da gradilišta uređuje tako da se na njima može bezbjedno obavljati rad i kretanje zaposlenih, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava,
- Da gradilišta obezbijedi od pristupa lica koja nijesu zaposlena i od prilaza transportnih sredstava koja ne vrše prevoz za potrebe gradilišta,
- Da organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca (Izvođača) pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenih kod drugih poslodavaca (Naručioca i drugih izvođača) ukoliko se dođe u situaciju da svi oni obavljaju radne aktivnosti u istim zonama,
- Da sva sredstva za rad, uređaj i alate koja koristi na realizaciji ugovora budu ispravna i periodično pregledana u skladu sa važećim propisima i preduzima sve mjere zaštite i zdravlja na radu pri korišćenju, održavanju i transportu istih,
- Da zaposleni budu snabdijevani odgovarajućim sredstvima i opremom lične i kolektivne zaštite na radu u skladu sa važećim propisima i da istima ne dozvoli rad bez korišćenja propisanih sredstava i opreme zaštite na radu,
- Da se stara o blagovremenom upućivanju zaposlenih na zdravstvene preglede, ako rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i da ne dozvoli rad zaposlenima koji ne ispunjavaju uslove o zdravstvenoj sposobnosti,
- Da svojim prisustvom i vršenjem nadzora nad primjenom mjera zaštite i zdravlja na radu obezbijedi sigurno izvođenje radova iz predmeta Ugovora i drugih radova koji su u vezi sa izvršenjem ugovorenih obaveza,
- Da udalji, odnosno odstrani sa rada zaposlene koji se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite i zdravlja na radu ili ne koriste sredstva i opremu lične i kolektivne zaštite na radu,
- Da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka, pisano prijavi Inspekciji zaštite i zdravlja na radu svaku smrtnu povredu na radu, kolektivnu povredu na radu i tešku povredu na radu, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbjednost i zdravlje zaposlenih na gradilištima,
- Da najkasnije pet dana prije početka radova, Inspekciji rada dostavi prijavu o početku radova, shodno Zakonom,
- Da obezbijedi da njegovi zaposleni budu jednoznačno obučeni i opremljeni sa odgovarajućom identifikacionom karticom (sa slikom),
- Da obezbijedi da alati, pribori i uređaji, kao i pomoćni materijali i sredstva koja se koriste za realizaciju radova, za vrijeme dok su uskladišteni, budu obezbijeđeni od pomjeranja, da se ne nalaze na stazama ili prolazima i da ne predstavljaju smetnju za obavljanje drugih aktivnosti u zonama izvođenja radova ili u zonama skladištenja,
- Da obezbijedi da je iznad mjesta kretanja i rada zaposlenih zabranjen prenos tereta, rad i kretanje drugih zaposlenih, ako nisu preduzete mjere za zaštitu od padajućih predmeta,

- Da obezbijedi da uređaji za prenos materijala, djelova i opreme ne smiju da se postavljaju iznad ulaza u objekte, niti iznad prilaza za zaposlene, a ukoliko se ovo ne može izbjeći postavljaju se zaštitne konstrukcije od padajućih predmeta,
- Da obezbijedi da u neposrednoj blizini prolaza i staza ne smiju da se skladište složajevi grade, djelovi oplata, oprema, djelovi, gotovi građevinski elementi i drugi predmeti, ako nijesu obezbijeđeni od pomjeranja, preturanja i rušenja, naročito pod udarom vjetrova,
- Da obezbijedi nadzor nad primjenom mjera zaštite i zdravlja na radu pri izvođenju radova,
- Da bez odlaganja obustavi rad čim primijeti da je ugrožen život ili zdravlje zaposlenih,
- Da sarađuje sa stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu, koje Naručilac odredi, u sprovođenju mjera zaštite na radu,
- Da stručno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu pisanim dokumentom obavijesti stručno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu Naručioca, o početku radova, o prekidima radova u toku ugovorenog roka, kao i o tome da su aktivnosti na izvođenju radova završene, uklonjen sav alat, pribor i uređaji, materijal i zaštitna oprema i da su radnici udaljeni sa mjesta izvođenja radova, te da su gradilišta spremna.

U ime Izvođača, za sprovođenje propisanih mjera zaštite i zdravlja na radu i saradnju sa stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca, u postupku primjene i nadzora nad realizacijom ovog Ugovora u sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu, imenuje se Stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu, odnosno angažuje se pravno lice ili preduzetnik sa ovlašćenjem za obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu. Izvođač će početi sa izvođenjem radova, tek nakon potpisivanja ovog Ugovora i dostavljanja dokumentacije.

NADZORNI ORGAN

Član 10.

Naručilac/Nadzorni organ je ovlašten da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova.

Član 11.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 12.

Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se od strane angažovanog Nadzornog organa. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu dostavi svu atestnu i tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje da se ugrađuje ponudom definisana oprema i materijal. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko osobe navedene za komunikaciju po pitanjima vezanim za izvođenje radova. Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Konačnom izvještaju Nadzornog organa. Ukoliko Naručilac/Nadzorni organ na podnesenu fakturu/privremenu ili okončanu situaciju ima primjedbu, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni u roku od 7 dana. Ukoliko Izvođač u ugovorenom roku ne otkloni nedostatke, Naručilac/Nadzorni organ nije u obavezi da ovjeri i verifikuje podnesenu fakturu.

GARANTNI ROK

Član 13.

Garantni rok na kompletne radove i ugrađenu opremu iznosi 24 mjeseca računajući od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu. Ukoliko izvođač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posljedica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Član 14.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjеnjem privermene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak poslova iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih poslova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač sa kojim je zaključen predmetni Ugovor.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 15.

Ponudač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

☒ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, tj. **36.300,00 €**, sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje ugovora, naplati u cjelosti u slučaju raskida ugovora, ako je raskid nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem

ponuđača. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvođač.

Izvođač je dužan da najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata od dostavljanja poslednje fakture Naručiocu preda:

☒ garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuní obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora tj. **36.300,00 €**, sa rokom važenja 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuní svoje obaveze u garantnom roku. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču garancije.

RASKID UGOVORA

Član 16.

Naručilac može da jednostrano raskine Ugovor, putem pismenog obavještenja Izvođaču ako:

- a) Nije dostavio Garanciju za dobro izvršenje posla, garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
- b) Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku koji mu odredi Naručilac;
- c) U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog Ugovora ili način na koji se isti izvode, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz Ponude Izvođača;
- d) Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- e) Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju završetka ugovorenih radova;
- f) Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Izvođač ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivian zaključak da Izvođač neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvođača;
- g) Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvstriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;
- h) Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
 - a) Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,
 - b) Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora
 - c) Ili ako bilo koji Izvođačev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Izvođač ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku. Po raskidu Ugovora, Naručilac može da aktivira garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 17.

Izvođač ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za izvedene radove;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Izvođača;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

Član 18.

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjenja ugovora pričinjena.

Član 19.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora i ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 20.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI-KORUPTIVNA KLAUZULA

Član 21.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

Član 22.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 23.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 24.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.


IZVOĐAČ

Izvršni direktor
Zoran Drobnjak




NARUČILAC

Izvršni direktor
3a Vladimir Ivanović




Pripremio: 

Kontrolisao: 

Verifikovao: 